



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
**Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj**

Ul. Vuka Karadžića br.41
81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: 020/ 625-637, 625-647
Faks: 020/ 625-680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: 08-332/23-984/1
godine

Podgorica, 31.maj 2023.

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG, br. broj 64/17, 44/18, 63/18,11/19,82/20 i 86/22), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br.87/18, 28/19, 75/19, 116/20,76/21, 141/21, 151/22), Detaljnog urbanističkog plana „Zagorič 2"-izmjene i dopune (usvojen od strane SO Podgorice Odlukom 01- 030 / 11 - 1320 od 01.12.2011. godine), i podnijetog zahtjeva, **I z d a j e**

**URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije za urbanističku parcelu B23-UP15,
u zahvatu DUP-a „Zagorič 2" - izmjene i dopune u Podgorici**

Podnositelac zahtjeva:
Milačić Ranko

Postojeće stanje:

Katastarske parcele broj 1097,1098,1099/1 i 1100 KO: Podgorica II, prema listu nepokretnosti prepis broj 1171, ukupne su površine 1529 m², neizgrađene su i bez tereta i ograničenja.

U prilogu ovih UTU je i list nepokretnosti i kopija plana.

Uvidom u važeću plansku dokumentaciju utvrđeno je da se gorenavedene katastarske parcele nalaze u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Zagorič 2"- izmjene i dopune u Podgorici u daljem tekstu DUP „Zagorič 2"-izmjene i dopune u Podgorici.

Planirano stanje lokacije :

Urbanistička parcela i građevinska linija:

DUP-om „Zagorič 2"- izmjene i dopune u Podgorici na prostoru gore navedenih katastarskih parcela formirane su četiri urbanističke parcele. Predmet ovih UTU- a je urbanistička parcela B23-UP15, urb. zona B, blok 23, definisana je koordinatama tačaka na grafičkom prilogu „Parcelacija i UTU", koji čini sastavni dio ovih uslova, površine je 384,89m².Granice urbanističke parcele se ne poklapaju u cijelosti sa granicama katastarskih parcela. Planirano je dokompletiranje.

Ovim prilogom definisane su i gradjevinske linije.

U grafičkim prilozima planskog dokumenta nema izgrađenih objekata na urbanističkoj parceli B23-UP15.

Parcelacija:

Podjela planskog područja izvršena je na nivou blokova koji su podijeljeni na urbanističke parcele numerički označene. Urbanističkom parcelacijom poštovane su u najvećoj mogućoj mjeri vlasničke parcele, na osnovu parcelacije iz važećeg plana Uprave za nekretnine kao i snimljeno stanje u postupku izrade ažurnih katastarko geodetskih podloga.

Granice pojedinačnih urbanističkih parcela određene su precizno koordinatama prelomnih tačaka i prikazane u grafičkom prilogu, ali se moraju provjeriti u trenutku realizacije planskog rešenja, zbog mogućih odstupanja od

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju novih objekata:

Novi objekti se mogu graditi na svim urbanističkim parcelama, na neizgrađenim površinama, umjesto postojećih objekata ili interpolacijama između izgrađenih struktura.

Na navedenim parcelama mogu se graditi i prostori namijenjeni drugim sadržajima koji, ni na koji način, ne ometaju osnovnu namjenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja.

Za zone namijenjene stanovanju malih gustina planirana bruto gusto stanovanja je od 60 do 120 stanovnika po hektaru.

Veličina urbanističke parcele odnosno lokacije za izgradnju objekta je, po pravilu, u rasponu od 300 do 700 m², osim za manji broj parcella koje odstupaju od navedene površine.

Gabariti objekata i razvijena bruto građevinska površina određena je kumulativnom primjenom svih planskim dokumentom utvrđenih pravila (građevinske linije, maksimalna visina objekta, indeks izgrađenosti i indeks zauzetosti).

Za urbanističke parcele za stanovanje malih gustina, maksimalni indeks izgrađenosti je **1,00**.

Vertikalni gabariti objekata se utvrđuju u svakom pojedinačnom slučaju, u skladu sa kapacitetom lokacije.

Maksimalna planirana spratnost objekta je Po+P+2+Pk, odnosno Su+P+2+Pk za objekte građene na terenu u nagibu.

Horizontalni gabariti objekata se, takođe, utvrđuju u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu kapaciteta lokacije i zadatih pravila, a jasno su uslovjeni građevinskom linijom i koeficijentom zauzetosti urbanističke parcele.

Za urbanističke parcele stanovanja malih gustina, maksimalni indeks zauzetosti je **0,40**.

Dozvoljene bruto građevinske površine objekta, za svaku pojedinačnu parcellu, određuju se kao maksimalni parametri izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat može biti i manjeg kapaciteta od datog, ili se može realizovati fazno do maksimalnih parametara.

Objekti, po potrebi mogu imati podumske ili suterenske prostorije. Površine suterenskih i podrumskih prostorija ne ulaze u bilanse, ukoliko se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno stanovanje.

Minimalna udaljenost objekata od granice susjedne parcele je 2,5 metra.

Udaljenost objekata od granice susjedne parcele treba da iznosi najmanje četvrtinu visine objekta. Udaljenost se može smanjiti na osminu visine objekta, ako objekat na toj strani ne sadrži sobne otvore.

Izuzetno, objekat može biti postavljen na manjoj udaljenosti ili na samoj granici parcele, uz saglasnost vlasnika susjedne parcele.

Uslovi i smjernice uređenja zelenih površina u okviru urbanističkih parcela dati su u posebnom prilogu, sa detaljnim preporukama za projektovanje. Procenat zelenih površina mora biti **najmanje 30%**.

U stambenim objektima dozvoljena je organizacija poslovnih prostora (prodavnice i zanatske radnje koje ni na koji način ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima, kao i ugostiteljstvo, zdravstvo i sport i ostale društvene djelatnosti koje služe potrebama stanovnika područja).

Pravila za izgradnju objekata:

Objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći, dvojni objekti ili kao objekti u nizu.

Prostor unutar kojeg se može graditi objekat definisan je građevinskim linijama i to na sledeći način:

- u odnosu na regulaciju ulice objekat se postavlja na ili unutar u grafičkom prilogu prikazane građevinske linije;
- u odnosu na regulaciju kolsko-pješačkih pristupa objekat se postavlja na ili unutar u grafičkom prilogu prikazane građevinske linije;
- u odnosu na susjedne parcele objekat se postavlja na ili unutar građevinskih linija koje su od granica susjednih parcella udaljene minimalno 2,5m. Uz saglasnost susjeda ovo rastojanje se može smanjiti.
- ukoliko je rastojanje između objekata 5m ili veće, na fasadama objekta je dozvoljeno otvaranje prozora stambenih prostorija.
- ukoliko je rastojanje između objekata manje od 5m, na bočnim fasadama objekta dozvoljeno je otvaranje prozora samo pomoćnih prostorija (kupatilo, hodnik...)
- podzemne etaže mogu se graditi i van zadatih građevinskih linija, ali najviše na 80% urbanističke parcele.

Kota prizemlja može biti od 0 do 1,20m viša od kote terena.

Visina nazitka potkovne etaže iznosi najviše 1.20m (računajući od kote poda potkovne etaže do tačke preloma krovne kosine) ako se isti gradi na građevinskoj liniji odnosno do 2.2m ako dolazi do povlačenja zida u odnosu na građevinsku liniju. Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova sa ili bez prepusta.

Maksimalna visina objekata je 14,00m, računajući od najniže kote uređenog terena oko objekta do sljemena krova.

Pomoćni objekti u funkciji korišćenja stambenog objekta mogu se graditi u zadnjem dijelu parcele. Ukupna površina pomoćnih objekata je maksimalno do 30m².

Ograđivanje:

Urbanističke parcele se mogu ograđivati na sledeći način:

- parcele se mogu ograđivati živom ili transparentnom ogradom, ili kombinacijom zidane i transparentne ograde.
- ka susjednim parcelama visina ograde može biti maksimalno 1.80m.
- visina ograde prema ulici može biti najviše 1,80m, a maksimalna visina netransparentnog dijela 80cm.
- ograde na uglu raskrsnica ne smiju uticati na preglednost raskrsnice.
- ograde se postavljaju tako da u cijelini budu na parceli koja se ogradijuje, i da se kapije ne mogu otvarati izvan regulacione linije.

Materijalizacija objekta:

U projektovanju objekata koristiti kvalitetne savremene i tradicionalne materijale, vodeći računa o usaglašenosti likovnog izraza i ambijenta.

Za spoljni obradu objekta-fasadu, preporučuju se savremeni materijali koji daju mogućnost za originalna arhitektonska rešenja, a istovremeno su dobra zaštita objekta.

Krovove objekata predvidjeti kao kose, nagiba do 28°, krovne pokrivače adekvatne nagibu, sa svim potrebnim slojevima izolacije.

Posebnu pažnju obratiti na dizajn svjetlećih reklama i drugih elemenata vizuelnih komunikacija, s obzirom da one imaju izuzetno značajnu ulogu, kako u informativnom, tako i u likovno – estetskom pogledu.

Krov:

Krov objekata predvidjeti kao kosi,nagiba do 28 stepeni. Krovni pokrivač adekvatan nagibu, sa svim potrebnim slojevima izolacije.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti.

Zelenilo:

Na prostoru urbanističke parcele B23-UP15 planirano je: Zelenilo individualnog stanovanja(ZO) I Zaštitne zelene površine (ZP):

Zelenilo individualnog stanovanja:

Ove zelene površine koje zauzimaju najveći dio plana treba planirati, ako je moguće, po principu predvrt-a i vrta:

- Ulazni, prednji dio vrta treba da ima prije svega estetski značaj, privlačnog projektantskog rešenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro održavanim travnjakom i cvjetnjakom, bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvjetljenjem, i da bude u skladu sa ogradom i arhitekturom objekta.

-Zadnji dio vrta rešavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i druženje, i zavisno od veličine planirati određeni broj stabala visokih lišćara koji će u toku ljetnih mjeseci pružiti potrebnu sjenku, pergolu, voćnjak, prostor za igru djece, mjesto za roštilj, česmu, bazen.

-Čitav prostor dvorišta, u odnosu na želje vlasnika može da bude izolovan od susjeda, intiman, sa interesantnim vizurama, stazama od materijala koji odgovaraju arhitekturi objekta i kompozicionom rešenju.

-Ako je saobraćajnica, ili neki drugi izvor buke i zagađivanja blizu, napraviti zeleni tampon granicom parcele, odnosno formirati zaštitno zelenilo moguće širine.

Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene su zaštitne zelene površine uz prugu.

Zaštitne zelene površine

S obzirom na zadatak koji ova kategorija zelenih površina mora izvršiti u pejzažu, ona mora biti pažljivo isplanirana:

- Biljni sklop mora biti potpun, kao neka vsta tampona, sa tri nivoa prema izvoru zagađivanja: najniže biljke, žbunje i visoka stabla. Žbunje mora u potpunosti da pokriva prostor između stabala i da bude one vrste koja dobro podnosi sjenku.
- Odabrane vrste moraju biti one koje najbolje podnose negativne uticaje sa saobraćajnicama, starosti oko 10 god., izražene vitalnosti i gусте krošnje sa velikom lisnom masom;
- Radi boljeg provjetravanja sanitarno zaštitnih zona na djelovima gdje je moguća koncentracija toksičnih gasova, neophodno je paralelno smjeru dominantnih vjetrova stvarati uzane produvne zelene pojaseve sa prekidima širine oko 40 m.
- Poželjno je, ako je to moguće, ovaj pojas nastaviti ili povećati zeleni volumen u okviru individualnih parcela, jer bi na taj način pozitivan uticaj bio značajno veći.

Uređenje terena:

Sastavni dio projektne dokumentacije je i projekat uređenja terena za pripadajuću lokaciju. Lokaciju nivелисati tako da se pristupnom saobraćajnicom i susjednim parcelama predstavlja prostornu cjelinu, uz uslova da projektovani nagibi riješe pitanje odvodnjavanja površinskih voda prema ulici.

Etapnost realizacije:

Moguća je i fazna realizacija, što je potrebno definisati kroz tehničku dokumentaciju.

OSTALI USLOVI:

1. Proračune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali. Projektom predvidjeti sve potrebne mjere zaštite od požara, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, u skladu sa vežećim propisima i od nadležnog organa pribaviti saglasnost na isti.
2. **Uslovi za zaštitu i unapređenje životne sredine:**
Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.
3. Potrebno je omogućiti pristup licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u sve objekte koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo građana. Kroz objekte gdje je omogućen rad licima sa invaliditetom neophodno je obezbijediti uslove za njihovo nesmetano kretanje, rad i boravak, u skladu sa važećim zakonskim propisima.
4. Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan, shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG”, broj 28/93, 27/94 i 26/07) izraditi Projekat o geološkim istraživanjima i obezbjediti Elaborat o rezultatima izvršenih geomehaničkih istraživanja tla za predmetnu lokaciju.
5. Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrđeno je da Podgorica ima:
 - srednju godišnju temperaturu od 15,5°C (prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5°C), a najtoplji jul sa 26,7°C,
 - 2450 sunčanih sati (102 dana), (najsunčaniji mjesec je juli, a najmanje sunčan mjesec je decembar),
 - srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najveći u decembru 248 mm, najmanji u julu 42 mm),
 - prosječnu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% (max. vlažnost je u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%),
 - dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7 kp/m², najčešće u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana,
 - srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta. Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometeoroločkog zavoda Podgorica.

6. Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećem Zakonu, vežećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

7. Smjernice za povećanje energetske efikasnosti:

Uvođenjem energetske komponente u urbanističko planiranje obavezuju se investitori i projektanti da teže postizanju optimalnih odnosa između arhitekture i potrebne energije objekta kroz pažljivo određenje sledećih komponenti:

- orientacija i dispozicija objekta,
- oblik objekta,
- nagib krovnih površina,
- boje objekta,
- toplota akumulativnost objekta,
- ekonomsku debljinu termoizolacije,
- razuđenost fasadnih površina i td.

Na planu racionalizacije potrošnje predlaže se racionalnost, u okviru koje je osnovna mjeru, poboljšanje toplotne izolacije prostorija, tako da se u zimskom periodu zadržava toplota a u ljetnjem sprečava nepotrebno zagrijavanje, zatim odgovaraajuća orijentacija i veličina otvora, i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije - sunčeve energije, energije podzemne vode, tla...

INFRASTRUKTURA:

8. Priključenje objekta na javnu saobraćajnu mrežu obezbijediti prema uslovima datim u grafičkom prilogu „Saobraćaj“ ovih uslova, u skladu sa propisima.

Kolski pristup urbanističkoj parceli omogućen je preko planirane saobraćajnice .

Parkiranje u granicama plana rešavano je u funkciji planiranih namena.Težilo se da svaki korisnik svoje potrebe za parkiranjem rešava u okviru svoje urbanističke parcele.

Planirane kapacitete za parkiranje projektovati na bazi sledećih normativa: stanovanje 1 stan-1,1PM, djelatnosti na 50m² BRGP - 1 PM.

9. Projektovanje elektroenergetskih instalacija i napajanje predmetnog objekta električnom energijom izvesti prema grafičkom prilogu ovih uslova.Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vežećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog preduzeća.Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu odrediće nakon izrade projektne dokumentacije stručne službe CEDIS-a.

10.Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama (Službeni list 50/08) investitor mora graditi pretplatničke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.

TK mrežu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

11.Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.U prilogu se daju trase postojećih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

OBRADILA:

Beti Radović, dipl.ing.arh.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE


Beti Radović, dipl.ing.arh.

OBRADA GRAF. PRILOGA:

Vlatko Mijatović, tehn.

PRILOZI:

- Grafički prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisima
- List nepokretnosti i kopija plana



NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

GRAFIČKI PRILOG – Stanje fizičkih struktura i namjene površina

Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B23-27

02

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/23-984/1
Podgorica, 01.06.2023.godine



GRAFIČKI PRILOG –Plan parcelacije

Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B23-27

04

| BLOK 23 | | |
|------------|-------------|-------------|
| BROJ TAČKE | X | Y |
| 01 | 6605780.451 | 4701924.240 |
| 02 | 6605779.498 | 4701918.415 |
| 03 | 6605786.456 | 4701907.143 |
| 04 | 6605791.100 | 4701898.796 |
| 05 | 6605793.661 | 4701893.846 |
| 06 | 6605800.826 | 4701878.315 |
| 07 | 6605806.237 | 4701865.473 |
| 08 | 6605811.045 | 4701863.711 |
| 09 | 6605843.719 | 4701880.281 |
| 10 | 6605854.502 | 4701887.041 |
| 11 | 6605858.842 | 4701890.450 |
| 12 | 6605860.475 | 4701887.266 |
| 13 | 6605858.034 | 4701885.327 |
| 14 | 6605847.993 | 4701878.594 |
| 15 | 6605845.302 | 4701877.159 |
| 16 | 6605828.768 | 4701868.774 |
| 17 | 6605811.935 | 4701860.238 |
| 18 | 6605810.300 | 4701855.740 |
| 19 | 6605817.535 | 4701838.818 |
| 20 | 6605823.404 | 4701825.088 |
| 21 | 6605828.343 | 4701824.990 |
| 22 | 6605837.643 | 4701828.971 |
| 23 | 6605840.301 | 4701830.127 |
| 24 | 6605856.160 | 4701837.049 |
| 25 | 6605863.333 | 4701840.179 |
| 26 | 6605864.207 | 4701840.545 |
| 27 | 6605868.151 | 4701842.160 |
| 28 | 6605880.918 | 4701847.110 |
| 29 | 6605884.271 | 4701848.410 |
| 30 | 6605884.821 | 4701848.624 |
| 31 | 6605902.237 | 4701855.376 |
| 32 | 6605890.280 | 4701874.537 |
| 33 | 6605890.942 | 4701874.799 |
| 34 | 6605893.301 | 4701876.307 |
| 35 | 6605905.538 | 4701856.698 |
| 36 | 6605916.741 | 4701861.219 |
| 37 | 6605929.464 | 4701866.354 |
| 38 | 6605934.212 | 4701868.156 |
| 39 | 6605938.969 | 4701869.849 |
| 40 | 6605949.575 | 4701873.685 |
| 41 | 6605959.070 | 4701903.117 |
| 42 | 6605961.524 | 4701913.569 |
| 43 | 6605960.189 | 4701914.935 |
| 44 | 6605947.299 | 4701923.838 |
| 45 | 6605943.004 | 4701927.371 |
| 46 | 6605942.306 | 4701928.050 |
| 47 | 6605934.529 | 4701935.566 |
| 48 | 6605928.573 | 4701940.767 |
| 49 | 6605922.031 | 4701940.798 |
| 50 | 6605911.625 | 4701931.879 |



SMG

POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE

GRAFIČKI PRILOG –Plan namjene površina

Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B23-27

03

| | | |
|-----|-------------|-------------|
| 51 | 6605898.686 | 4701920.790 |
| 52 | 6605893.158 | 4701916.052 |
| 53 | 6605890.565 | 4701919.757 |
| 54 | 6605907.866 | 4701934.584 |
| 55 | 6605923.476 | 4701947.963 |
| 56 | 6605934.718 | 4701959.515 |
| 57 | 6605940.725 | 4701966.946 |
| 58 | 6605944.119 | 4701963.987 |
| 59 | 6605938.740 | 4701957.332 |
| 60 | 6605932.515 | 4701950.267 |
| 61 | 6605932.824 | 4701943.029 |
| 62 | 6605937.489 | 4701938.956 |
| 63 | 6605938.733 | 4701937.809 |
| 64 | 6605943.976 | 4701932.704 |
| 65 | 6605946.143 | 4701930.596 |
| 66 | 6605949.857 | 4701927.541 |
| 67 | 6605957.694 | 4701922.127 |
| 68 | 6605963.253 | 4701922.044 |
| 69 | 6605965.277 | 4701931.986 |
| 70 | 6605966.166 | 4701936.517 |
| 71 | 6605967.678 | 4701945.208 |
| 72 | 6605969.808 | 4701961.162 |
| 73 | 6605970.302 | 4701966.041 |
| 74 | 6605972.733 | 4702005.036 |
| 75 | 6605972.911 | 4702015.865 |
| 76 | 6605964.094 | 4702032.845 |
| 77 | 6605960.459 | 4702035.366 |
| 78 | 6605958.091 | 4702034.204 |
| 79 | 6605942.530 | 4702020.475 |
| 80 | 6605934.893 | 4702013.736 |
| 81 | 6605929.919 | 4702009.619 |
| 82 | 6605922.353 | 4702003.747 |
| 83 | 6605921.633 | 4702003.183 |
| 84 | 6605917.659 | 4701999.865 |
| 85 | 6605914.086 | 4701996.715 |
| 86 | 6605895.751 | 4701980.555 |
| 87 | 6605889.130 | 4701974.720 |
| 88 | 6605885.824 | 4701978.471 |
| 89 | 6605901.366 | 4701992.168 |
| 90 | 6605906.386 | 4701996.593 |
| 91 | 6605914.353 | 4702003.616 |
| 92 | 6605917.817 | 4702006.535 |
| 93 | 6605919.287 | 4702007.698 |
| 94 | 6605926.854 | 4702013.569 |
| 95 | 6605930.232 | 4702016.313 |
| 96 | 6605916.541 | 4702029.195 |
| 97 | 6605917.522 | 4702029.726 |
| 98 | 6605919.785 | 4702030.949 |
| 99 | 6605932.879 | 4702018.628 |
| 100 | 6605952.013 | 4702035.509 |

| | | |
|-----|-------------|-------------|
| 101 | 6605953.633 | 4702040.099 |
| 102 | 6605926.035 | 4702059.237 |
| 103 | 6605906.443 | 4702072.825 |
| 104 | 6605900.718 | 4702072.331 |
| 105 | 6605889.559 | 4702061.325 |
| 106 | 6605877.455 | 4702049.387 |
| 107 | 6605865.300 | 4702037.400 |
| 108 | 6605853.246 | 4702025.511 |
| 109 | 6605844.380 | 4702016.768 |
| 110 | 6605844.368 | 4702010.371 |
| 111 | 6605859.370 | 4701995.468 |
| 112 | 6605852.256 | 4701988.881 |
| 113 | 6605835.665 | 4701973.516 |
| 114 | 6605822.717 | 4701961.525 |
| 115 | 6605811.544 | 4701951.178 |
| 116 | 6605800.780 | 4701941.297 |
| 117 | 6605794.748 | 4701936.122 |
| 118 | 6605797.800 | 4701913.740 |
| 119 | 6605798.570 | 4701916.520 |
| 120 | 6605802.149 | 4701919.418 |
| 121 | 6605802.520 | 4701918.960 |
| 122 | 6605812.831 | 4701927.508 |
| 123 | 6605811.410 | 4701929.310 |
| 124 | 6605820.430 | 4701917.270 |
| 125 | 6605804.690 | 4701903.230 |
| 126 | 6605855.050 | 4701897.810 |
| 127 | 6605851.545 | 4701905.575 |
| 128 | 6605849.060 | 4701911.080 |
| 129 | 6605846.970 | 4701915.245 |
| 130 | 6605842.155 | 4701924.225 |
| 131 | 6605838.410 | 4701931.300 |
| 132 | 6605831.480 | 4701926.360 |
| 133 | 6605821.810 | 4701938.870 |
| 134 | 6605816.630 | 4701945.300 |
| 135 | 6605842.810 | 4701936.120 |
| 136 | 6605836.160 | 4701944.660 |
| 137 | 6605833.140 | 4701948.340 |
| 138 | 6605825.560 | 4701957.090 |
| 139 | 6605851.730 | 4701943.480 |
| 140 | 6605854.730 | 4701946.030 |
| 141 | 6605859.021 | 4701949.729 |
| 142 | 6605865.553 | 4701955.360 |
| 143 | 6605872.890 | 4701961.570 |
| 144 | 6605873.080 | 4701961.910 |
| 145 | 6605860.820 | 4701976.730 |

| | | |
|-----|-------------|-------------|
| 146 | 6605852.420 | 4701985.370 |
| 147 | 6605886.590 | 4701973.230 |
| 148 | 6605869.090 | 4701996.160 |
| 149 | 6605892.860 | 4702000.840 |
| 150 | 6605885.336 | 4702007.312 |
| 151 | 6605904.372 | 4702018.079 |
| 152 | 6605913.240 | 4702027.410 |
| 153 | 6605864.100 | 4702000.620 |
| 154 | 6605871.298 | 4702007.581 |
| 155 | 6605877.741 | 4702013.832 |
| 156 | 6605883.505 | 4702019.417 |
| 157 | 6605884.721 | 4702020.618 |
| 158 | 6605892.800 | 4702028.590 |
| 159 | 6605895.860 | 4702031.106 |
| 160 | 6605898.255 | 4702033.074 |
| 161 | 6605900.780 | 4702035.150 |
| 162 | 6605908.130 | 4702042.300 |
| 163 | 6605908.427 | 4702042.584 |
| 164 | 6605965.310 | 4702008.320 |
| 165 | 6605960.160 | 4702002.260 |
| 166 | 6605959.760 | 4702000.400 |
| 167 | 6605957.350 | 4702001.520 |
| 168 | 6605943.400 | 4701983.940 |
| 169 | 6605927.060 | 4701998.680 |
| 170 | 6605950.820 | 4701977.480 |
| 171 | 6605953.050 | 4701975.750 |
| 172 | 6605960.580 | 4701968.970 |
| 173 | 6605961.010 | 4701968.320 |
| 174 | 6605949.919 | 4701971.431 |
| 175 | 6605949.140 | 4701969.930 |
| 176 | 6605956.740 | 4701962.970 |
| 177 | 6605951.960 | 4701957.010 |
| 178 | 6605952.830 | 4701952.930 |
| 179 | 6605945.450 | 4701952.100 |
| 180 | 6605952.920 | 4701946.130 |
| 181 | 6605959.310 | 4701940.040 |
| 182 | 6605960.010 | 4701939.870 |
| 183 | 6605947.262 | 4701940.362 |
| 184 | 6605949.580 | 4701938.270 |
| 185 | 6605927.820 | 4701977.980 |
| 186 | 6605928.130 | 4701978.370 |
| 187 | 6605915.840 | 4701966.940 |
| 188 | 6605907.040 | 4701977.230 |
| 189 | 6605902.007 | 4701973.145 |
| 190 | 6605911.953 | 4701961.363 |
| 191 | 6605921.470 | 4701950.370 |
| 192 | 6605922.030 | 4701949.520 |
| 193 | 6605895.826 | 4701947.523 |
| 194 | 6605932.660 | 4701912.560 |
| 195 | 6605948.580 | 4701905.840 |
| 196 | 6605929.067 | 4701915.530 |
| 197 | 6605922.220 | 4701921.190 |
| 198 | 6605931.811 | 4701911.780 |
| 199 | 6605921.500 | 4701902.280 |
| 200 | 6605925.080 | 4701897.540 |


Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/23-984/1
Podgorica, 01.06.2023.godine



GRAFIČKI PRILOG –Plan nivелације и regulације
Izvod iz DUP-a „Zagorič 2 “ u Podgorici
Za urbanističke parceле B23-14,B23-15,B23-26,B23-27

05



**KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA
REGULACIONE LINIJE U BLOKU 23**

| BROJ TAČKE | X | Y |
|------------|-------------|-------------|
| 01 | 6605780.451 | 4701924.240 |
| 02 | 6605779.561 | 4701918.316 |
| 03 | 6605800.826 | 4701878.315 |
| 04 | 6605806.237 | 4701865.473 |
| 05 | 6605811.045 | 4701863.711 |
| 06 | 6605843.719 | 4701880.281 |
| 07 | 6605855.857 | 4701888.067 |
| 08 | 6605858.838 | 4701890.447 |
| 09 | 6605860.475 | 4701887.266 |
| 10 | 6605858.034 | 4701885.327 |
| 11 | 6605845.302 | 4701877.159 |
| 12 | 6605811.935 | 4701860.238 |
| 13 | 6605810.300 | 4701855.740 |
| 14 | 6605823.404 | 4701825.088 |
| 15 | 6605828.343 | 4701824.990 |
| 16 | 6605838.414 | 4701829.304 |
| 17 | 6605863.333 | 4701840.179 |
| 18 | 6605868.026 | 4701842.112 |
| 19 | 6605903.642 | 4701855.933 |
| 20 | 6605929.464 | 4701866.354 |
| 21 | 6605934.212 | 4701868.156 |
| 22 | 6605948.815 | 4701873.353 |
| 23 | 6605949.575 | 4701873.685 |
| 24 | 6605961.524 | 4701913.569 |
| 25 | 6605960.189 | 4701914.935 |
| 26 | 6605947.299 | 4701923.838 |
| 27 | 6605943.004 | 4701927.371 |
| 28 | 6605935.594 | 4701934.585 |
| 29 | 6605928.573 | 4701940.767 |
| 30 | 6605922.031 | 4701940.798 |
| 31 | 6605893.158 | 4701916.052 |
| 32 | 6605890.565 | 4701919.757 |
| 33 | 6605923.581 | 4701948.053 |
| 34 | 6605934.718 | 4701959.515 |
| 35 | 6605940.725 | 4701966.946 |
| 36 | 6605944.119 | 4701963.987 |
| 37 | 6605938.217 | 4701956.697 |
| 38 | 6605932.533 | 4701950.286 |
| 39 | 6605932.824 | 4701943.029 |
| 40 | 6605946.143 | 4701930.596 |
| 41 | 6605949.857 | 4701927.541 |
| 42 | 6605957.894 | 4701922.127 |
| 43 | 6605963.253 | 4701922.044 |
| 44 | 6605965.277 | 4701931.986 |
| 45 | 6605970.105 | 4701964.044 |
| 46 | 6605970.673 | 4701969.811 |
| 47 | 6605972.911 | 4702015.865 |
| 48 | 6605964.094 | 4702032.845 |
| 49 | 6605960.459 | 4702035.366 |
| 50 | 6605958.091 | 4702034.204 |
| 51 | 6605934.893 | 4702013.736 |
| 52 | 6605929.819 | 4702009.619 |
| 53 | 6605922.353 | 4702003.747 |
| 54 | 6605917.859 | 4701999.865 |
| 55 | 6605889.130 | 4701974.720 |
| 56 | 6605885.824 | 4701978.471 |
| 57 | 6605914.353 | 4702003.616 |
| 58 | 6605919.287 | 4702007.698 |
| 59 | 6605926.854 | 4702013.569 |
| 60 | 6605931.585 | 4702017.486 |
| 61 | 6605952.013 | 4702035.509 |
| 62 | 6605953.633 | 4702040.099 |
| 63 | 6605906.443 | 4702072.825 |
| 64 | 6605900.718 | 4702072.331 |
| 65 | 6605844.380 | 4702016.768 |
| 66 | 6605844.368 | 4702010.371 |
| 67 | 6605858.370 | 4701995.468 |
| 68 | 6605804.991 | 4701945.110 |
| 69 | 6605794.748 | 4701936.122 |

stvarnog stanja, zbog deformacija nastalih u izradi digitalnog plana. Ukoliko, na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je zvanični katalog. Preparcelacija, odnosno izmjena granica katastarskih parcela vršena je uglavnom zbog formiranja saobraćajnih koridora.

Planirana namjena površina planskim dokumentom na prostoru urbanističke parcele B23- UP15 je stanovanje male gustine(SMG) i zelene površine.

Planom su određene minimalne površine parcela za izgradnju objekata stanovanja malih gustina. Lokacije za izgradnju objekata malih gustina mogu se formirati objedinjavanjem urbanističkih parcela do maksimalne površine određene ovim planom.

| | min parcella | max parcella |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Slobodnostojeći objekti | 220m ² | 700m ² |
| Dvojni objekti | 400m ² (2x180) | 600m ² (2x300m ²) |
| Objekti sa više stanova | 700m ² | 3000m ² |

Svaka parcella ima obezbijeđen pristup sa saobraćajnice. Širina pristupne površine je minimalno 3.0m.

Građevinska linija:

Građevinska linija je utvrđena ovim planom kao linija na, iznad i ispod površine zemlje, definisana grafički i/ili numerički, do koje je dozvoljeno građenje. Grafičkim prilogom plana za sve urbanističke blokovske parcele i urbanističke parcele definisana je minimum jedna građevinska linija, ili dvije, koje predstavljaju obodnu granicu izgradnje na, ispod i iznad površine zemlje.

Građevinske linije unutar bloka, u odnosu na pojedinačne susjedne parcele su definisane opisno ili numerički (kao odstojanja od susjednih objekta ili granica parcele).

Minimalna udaljenost građevinske linije od granice susjedne parcele je 2,5 metra.

Udaljenost građevinske linije od granice susjedne parcele treba da iznosi najmanje četvrtinu visine objekta koji se gradi na toj građevinskoj liniji. Udaljenost se može smanjiti na osminu visine objekta, ako objekat na toj strani ne sadrži sobne otvore.

Izuzetno, građevinska linija prema susjednoj parcelli može biti i na manjoj udaljenosti ili na samoj granici parcele, uz saglasnost vlasnika susjedne parcele.

Građevinske linije ispod površine zemlje mogu biti izvan utvrđenih građevinskih linija na zemlji, djelimično se mogu poklapati sa granicama parcele – lokacije na kojoj se gradi objekat, uz isključivu obavezu i odgovornost investitora da izvođenjem radova i upotrebom objekta ne ugrozi susjedne objekte i parcele.

GL suterena, za parcele u nagibu iznad pristupne saobraćajnice, je definisana na odstojanju od 3m od RL, uz mogućnost konzolnog ispusta od 1m.

Ovim planskim dokumentom građevinska linija prema javnoj površini je definisana u odnosu na regulacionu liniju.

Indeks zauzetosti:

Indeks zauzetosti je količnik izgrađene površine objekta (objekata) na određenoj parcelli (lokaciji, bloku, zoni) i ukupne površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama. Izgrađena površina je definisana spoljašnjim mjerama finalno obrađenih fasadnih zidova i stubova u nivou novog – uređenog terena.


Planirani maksimalni indeks zauzetosti na nivou parcele za nove objekte je **0,40**.


Indeks izgrađenosti:

Indeks izgrađenosti je količnik ukupne bruto građevinske površine objekata i površine parcele (lokacije, bloka, zone) izražene u istim mjernim jedinicama. Bruto građevinska površina objekta je zbir bruto površina svih nadzemnih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova.

U obračun bruto građevinske površine ne ulaze prilazi, parkinzi, bazeni, igrališta (dječja, sportska), otvorene terase i druge popločane površine, krovovi ukopanih i poluukopanih garaža koji nijesu viši od 1,00 m od nulte kote objekta i koriste se za neku od navedenih namjena.

Planirani maksimalni indeks izgrađenosti na nivou parcele za nove objekte je **1,00**.





GRAFIČKI PRILOG –Plan smjernica za sprovodjenje planskog dokumenta

Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B23-27

06

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**



Broj: 08-332/23-984/1
Podgorica, 01.06.2023.godine



GRAFIČKI PRILOG –Plan saobraćajne infrastrukture


Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B-23-27

07

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**



Broj: 08-332/23-984/1
Podgorica, 01.06.2023.godine




GRAFIČKI PRILOG –Geodetska podloga


Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B23-27

01


TJ, TM, D3




TT




T, T2




I, E, U, W,
TD, Y, X






GRAFIČKI PRILOG –Plan elektroenergetske infrastrukture

Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B-23-27



GRAFIČKI PRILOG –Plan hidrotehničke infrastrukture

Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B-23-27



GRAFIČKI PRILOG –Planetelekomunikacione infrastrukture

Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B-23-27



PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA



POVRŠINE JAVNE NAMJENE



POVRŠINE OGRANIČENE NAMJENE



POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE



PARK



ZELENILO INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA



ZELENILO OBJEKATA PROSVETE



ZELENILO POSLOVNICH-UGOSTITELJSKIH OBJEKATA



ZAŠTITNI POJASEVI



ZELENILO UZ SAOBRAĆAJNICE



LINEARNO ZELENILO

GRAFIČKI PRILOG –Plan zelenih i slobodnih površina

Izvod iz DUP-a „Zagorič 2“ u Podgorici
Za urbanističke parcele B23-14,B23-15,B23-26,B-23-27

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: PODGORICA

Broj: 101-917/23-2061

Datum: 09.06.2023.



Katastarska opština: PODGORICA II

Broj lista nepokretnosti: 1171


Broj plana: 20

Parcelle: 1097, 1098, 1099/1, 1100

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

↑
S



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Podgorica

Obradio:

[Signature]



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-25775/2023

Datum: 08.06.2023.

KO: PODGORICA II

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu URBANIZAM 101-917/23-2061, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1171 - PREPIS

Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 1097 | | 17 41 | | | POD GORICOM | Vinograd 2. klase NASLJEDE | | 813 | 24.39 |
| 1098 | | 17 41 | | | POD GORICOM | Livada 2. klase NASLJEDE | | 356 | 2.35 |
| 1099 | 1 | 17 41 | | | POD GORICOM | Njiva 2. klase NASLJEDE | | 272 | 3.59 |
| 1100 | | 17 41 | | | POD GORICOM | Vinograd 2. klase NASLJEDE | | 288 | 8.64 |
| | | | | | | | | 1729 | 38.97 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Prava | Obim prava |
|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| [REDACTED] | MILAČIĆ NASTADIN RANKO [REDACTED] | Korišćenje | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.

Slavica Bobić dipl.pravnik